

okraman Dufudepefo

Tete bere mu no, obarima bi tenaa ase a na ne din de Kwasi Badu. Na papa yi ho ye fe yie. Afei nso, na ne ho ye den. Aduane a na otaa di ne koko ne adua. Owaree obaa tenten, koko, gramoo bi a na yefre no Adwoa Kokoowa. Ampa, ne din ne ne honam se! Na Agya Kwasi ne Maadwoa ye akuafo a wdua kookoo, abe, aburoo, nkate, adua, ne ankaa. Na woye borodefuo san dua bankye, mankani, ne bayere de hwe won abusuafo. Wwoo mma nan-mmara mmiensa na obaa baako. Wohwe won mma mmarima no nyinaa sukuu maa won mu mmienue ko Aburokyire kotoa won adesua so, nanso obaa no dee, woye won adwen se wobema no atena fie aboa ne maame na se onyini a, wako awaree. Ampa ne ampa ara, abarimaa nimuonyamfo bi bewaree no de no ko Aburokyire.

Agya Kwasi yee kua kakra no, oye n'adwen se ode ahayo nso beka ho. Okoto tuo hyee ase ko anadwo ha. Na onim tuo to yie enti da biara a obeko wuram no ode nam ba fie. Eto da a, okum wansane. Eto da bi nso a, ode otwe anaa ekoo ba fie. Se ode nam ba fie a, wotwitwa bi ton ma nkurfo de nkae no ye nkwan di. Na Obommfo Kwasi Badu san sum fidie kye mmoa bi te se kusie ne akrantee.

Da koro bi okraman bi a yefre no Anidaso kwiaa Obommfo Kwasi Badu nam. Ode nam no tuua n'ano dwane ko kwae bi mu se orekotena ho awe. Oko n'anim kakra no, okoto asubonten bi a ne din de Sisa. Ogyinaa Asuo Sisa nsamee so no, ohunuu ne sunsum wo nsuo no mu. Na odwen se sunsum no ye okraman foforo bi a nam koro no ara bi tua n'ano. Esiane se na oye odufudepefo ne osisifo nti, oye n'adwene se obegye okraman foforo no nam no aka ne dee no ho.

Obuee n'ano ara pe na ne nam no firi to asuo no mu. Esiane se na onim asudware nti, wantumi anto asuo no mu ankoyi ne nam no. Ogyinaa nsamee no so

hwεε asuo no ase beyε sε dɔnhwere fa no, ɔde awerεhoɔ ne abofuo san kɔɔ fie.